



## FOROMOTLHOPHO YA MAKGOTLA A BOSETŠHABA A PUO

LEINA LA LEKGOTLA LA PUO LA BOSETŠHABA: .....

### DINTLHA TSA MOTLHOPHI

Maemo: .....

Maina ka botlalo: .....

Nomoro ya lokwaloitshupo: .....

Aterese ya bonno: .....

.....

.....

Khoutu ya Poso: .....

### Dintlha tsa ikgolaganyo:

Mogala: .....

Mogala wa Sele: .....

Aterese ya Email: .....

Aterese ya Poso: .....

.....

.....

Khoutu ya Poso: .....

### MAIKANO

Nna, ....., ke tlhopha motho yo o latelang,  
....., go direla Lekgotla la Puo la Bosetšhaba  
ka tshegetso ya mabaka a a latelang. E bile ke netefatsa gore tshedimosetso e e rebotsweng fa godimo e nepagetse le  
gore ke tlaa nna gona fa go tlhokega, go rebola tshedimosetso e nngwe ka motlhophiwa fa go tlhokega.

### MABAKA A TSHEGETSO:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

E saenilwe kwa ..... ka letsatsi la ..... la kgwedi ya  
..... 2017.

Tshaeno: .....

**DINTLHA TSA MOTLATSAMOTLHOPHI:**

Maemo: .....  
Maina ka botlalo: .....  
Nomoro ya lokwaloitshupo: .....  
Aterese ya bonno: .....  
.....  
.....

Khoutu ya Poso: .....

**Dintlha tsa ikgolaganyo:**

Mogala: .....  
Mogala wa Sele: .....  
Aterese ya Emaile: .....

Aterese ya Poso: .....  
.....  
.....

Khoutu ya Poso: .....

**MAIKANO**

Nna, ....., ke tlhopha motho yo o latelang, ..... go direla Lekgotla la Puo la Bosetšhaba ka tshegetso ya mabaka a a latelang. E bile ke netefatsa gore tshedimose tso e e rebotsweng fa godimo e nepagetse le gore ke tlaa nna gona fa go tlhokega, go rebola tshedimose tso e nngwe ka motlhophiwa fa go tlhokega.

**MABAKA A TSHEGETSO:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

E saenilwe kwa ..... ka letsatsi la ..... la kgwedi ya ..... 2017.

Tshaeno: .....

**DINTLHA TSA MOTLHOPHIWA:**

Maemo le Maina ka botlalo: .....

Dithuto le/kgotsa Makwalo a Thuto: .....

Mefama ya kitso: .....

**Dintlha tsa ikgolaganyo:**

Mogala: .....

Mogala wa Sele: .....

Aterese ya Emaille: .....

Aterese ya Poso: .....

Khoutu ya Poso: .....

**MAIKANO**

Nna, ....., ke netefatsa gore ke amogela tlhopho le gore tshedimosetso e e rebotsweng fa godimo e nepagetse.

E saenilwe kwa ..... ka letsatsi la ..... la kgwedi ya ..... 2017.

Tshaeno: .....